

Leù! leù! leù!
 Gai troubaire de Marsiho,
 Leù! leù! leù!
 Aubourènt noste drapeù!

Aman la patrio
 Mounte sian nascu;
 S'un còp dins Marsiho
 J'a pu gès d'escut,
 Pu lèu, senso voio,
 Quo d'ana' Paris,
 Quicharèn l'anchoio
 Dins noste país!
 Leù! leù! leù!
 Gai troubaire de Marsiho,
 Leù! leù! leù!
 Aubourènt noste drapeù!

Avèn li chatouno
 Pèr nous ispira!
 Aquèu que poutouno
 Fa de bèu retra!
 Pièi, avèn encaro
 Lou bon soulèu d'or
 Per doura si caro
 E càufa si cor!
 Leù! leù! leù!
 Gai troubaire de Marsiho,
 Leù! leù! leù!
 Aubourènt noste drapeù!

Pièi avèn l'istòri
 Di tèms majourau
 Pèr canta la glòri
 De noste terrau.
 Pèr li faire festo,
 Estudiant l'art
 Lou soulèu en testo,
 Li pèd dins la mar.
 Leù! leù! leù!
 Gai troubaire de Marsiho,
 Leù! leù! leù!
 Aubourènt noste drapeù!

Vite, debout! — gais troubadours
 de Marseille, — arborons notre dra-
 peau.

Nous aimons la patrie — où nous
 sommes nés, et lorsque dans Mar-
 seille — nous aurons du mal à vivre
 — plutôt, sans fierté, — que de nous
 réfugier à Paris, — nous écraserons
 l'anchois! — dans notre pays.

Vite, debout! — gais troubadours
 de Marseille, arborons notre dra-
 peau.

Nous avons les belles filles pour
 nous inspirer : — celui qui est aimé
 — traduit bien l'amour. — Puis nous
 avons encore — le bon soleil d'or —
 pour dorer leur chair — et brûler
 leur cœur.

Vite, debout! — gais troubadours
 de Marseille, arborons notre dra-
 peau.

Puis, nous avons l'histoire — des
 temps glorieux — pour chanter la
 gloire — de notre terroir. — Pour
 lui faire fête, — nous étudions l'art.
 — le soleil en tête, — les pieds dans
 la mer.

Vite, debout! — gais troubadours
 de Marseille, — arborons notre dra-
 peau.

‡ Quicharèn l'anchoio .. expression populaire se rapportant à « vivre misérablement ».